

370.

Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19, 038/20), člana 35 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 024/18 i 009/20), a u skladu sa članom 19 Zakona o sportu ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18), Skupština opštine Tivat, na sjednici održanoj 19.03.2021. godine, donijela je

## **ODLUKA**

### **o osnivanju Savjeta za sport**

**("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 007/21 od 26.03.2021)**

#### **Član 1**

Ovom odlukom osniva se Savjet za sport (u daljem tekstu: Savjet) u Opštini Tivat (u daljem tekstu: Opština), uređuju broj, sastav i način izbora i rada Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

#### **Član 2**

Savjet je stručno savjetodavno tijelo koje:

- prati i analizira stanje u sportu;
- pokreće inicijative, predlaže i preduzima aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i unapređenje sporta i razvijanja odnosa saradnje između Opštine i sportskih organizacija;
- daje mišljenja i predloge u postupku pripreme lokalne strategije i opštinskog programa za sport i prati njihovu realizaciju;
- razmatra opšte akte iz oblasti sporta;
- učestvuje u vrednovanju programa rada sportskih organizacija u postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje sporta iz budžeta Opštine, na način utvrđen posebnim aktom Opštine;
- učestvuje u kontroli namjenskog korišćenja sredstava dodijeljenih sportskim organizacijama iz budžeta Opštine, na način utvrđen posebnim aktom Opštine;
- vrši i druge poslove iz oblasti sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom i drugim aktima.

#### **Član 3**

Savjet čine predsjednik i četiri člana, iz reda istaknutih sportski radnika i sportista, sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji opštine Tivat.

#### **Član 4**

Predsjednika i članove Savjeta imenuje i razrješava predsjednik opštine.

Mandat Savjeta traje četiri godine.

Izbor članova Savjeta vrši se na osnovu javnog poziva, koji raspisuje predsjednik opštine i traje 14 dana, a objavljuje se na oglasnoj tabli Opštine, na web stranici Opštine i na lokalnom javnom emiteru.

#### **Član 5**

U Savjet se bira po jedan član iz slijedećih kategorija:

- 1) takmičarski kolektivni sport;
- 2) takmičarski individualni sport;
- 3) rekreativni/amaterski sport;
- 4) sport za djecu i mlade;
- 5) ženski sport.

U slučaju da iz određene kategorije iz stava 1 ovog člana nema predloženih kandidata, bira se predstavnik iz neke druge od navedenih kategorija.

#### **Član 6**

Pravo predlaganja kandidata za Savjet imaju sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu, koje su upisane u registar koji vodi nadležno ministarstvo.

Predlagač je dužan da dostavi:

- predlog kandidata;
- biografiju kandidata;
- uvjerenje o prebivalištu kandidata;
- pisanu saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature i
- Rješenje o upisu u Registar, kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana.

### Član 7

Savjet radi u sjednicama.

Odluke i druge akte iz svoje nadležnosti Savjet donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način rada i druga pitanja od značaja za rad Savjeta bliže se uređuju poslovnikom o radu, koji donosi Savjet.

### Član 8

Predsjedniku i članovima Savjeta prestaje funkcija:

- istekom mandata;
- podnošenjem ostavke;
- razrješenjem.

### Član 9

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta vrši organ lokalne uprave nadležan za sport.

### Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

**Broj: 03-040/21-70**  
**Tivat, 19.03.2021. godine**  
**Skupština opštine Tivat**  
**Predsjednik,**  
**dr Andrija Petković, s.r.**